

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. oktobra 2019. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OTPREMNINI U SLUČAJU SPORAZUMNOG
PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU**

Član 1

U Odluci o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", br. 41/19 i 55/19) poslije člana 1 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 1a

Sporazum o prestanku radnog odnosa ne može se zaključiti sa zaposlenim koji obavlja poslove koji su od posebnog značaja za nesmetano i redovno vršenje poslova neophodnih za ostavarivanje nadležnosti organa, odnosno pravnog lica u kome je zaposleno to lice."

Član 2

Član 6 mijenja se i glasi:

"Zaposlenom prestaje radni odnos na dan isplate otpremnine.

Na radno mjesto zaposlenog kojem je prestao radni odnos u skladu sa stavom 1 ovog člana, ne može se zaposliti drugo lice, a to radno mjesto ukida se izmjenom akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u roku od 30 dana, od dana isplate otpremnine.

Ukoliko je na radno mjesto iz stava 2 ovog člana sistematizovan veći broj izvršilaca, broj izvršilaca se umanjuje".

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-6072

Podgorica, 24. oktobra 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu čl. 68 i 77 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02 i "Službeni list CG", br. 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 8 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine ("Službeni list CG", broj 81/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. oktobra 2019. godine, donijela je

STATUT FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Fond za zaštitu životne sredine osnovan je kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo).

Osnivač Društva je Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 2

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 3

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju Društva i ovim statutom.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4

Naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Fond za zaštitu životne sredine".

Skraćeni naziv Društva je: DOO "Eko-fond" Podgorica.

Naziv Društva može se promijeniti samo odlukom Osnivača.

Naziv Društva se ističe na poslovnim prostorijama Društva.

Sjedište Društva je u Podgorici.

III. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK DRUŠTVA

Član 5

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 30mm, na kojem je po obodu ispisan puni naziv Društva i njegovo sjedište.

Član 6

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 30 mm i sadrži puni naziv Društva sa sjedištem i prostor za upisivanje broja i datuma za zavođenje akata.

Član 7

Način korišćenja i čuvanja pečata i štambilja utvrđuje se aktom Odbora direktora.

Član 8

Društvo ima svoj zaštitni znak – logo.

Znak Društva označava njegovu djelatnost.

Znak Društva utvrđuje Odbor direktora.

IV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 9

Društvo istupa samostalno u pravnom prometu, zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u okviru svoje djelatnosti.

Član 10

Za obaveze prema trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obaveze Društva samo do visine svog uloga i u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

V. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 11

Društvo zastupa Izvršni direktor u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Izvršni direktor pojedina ovlaštenja može prenijeti pisanim punomoćjem na zaposlene i druga lica koja nijesu zaposlena u Društvu.

Član 12

Akte Društva potpisuje Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor.

VI. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 13

Djelatnost Društva je finansiranje pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unaprjeđivanja životne sredine, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora i energije na državnom i lokalnom nivou, i to:

- sprovođenje nacionalnih strateško – planskih dokumenata iz područja zaštite životne sredine, održivog razvoja i energetske efikasnosti;
- posredovanje u vezi sa finansiranjem zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije iz sredstava obezbijeđenih iz kredita, donacija i pomoći, instrumenata, programa i fondova Evropske unije, Ujedinjenih nacija i međunarodnih organizacija, stranih ulaganja namijenjenih zaštiti životne sredine, od stranih država, finansijskih institucija i domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;
- vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje;
- uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima, radi finansiranja zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, u skladu sa nacionalnim strateško-planskim dokumentima iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije; i
- druge poslove koji se odnose na finansiranje zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

VII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 14

Organizacija Društva bliže se uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme,

radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioi moraju ispunjavati u skladu sa zakonom, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

Član 15

Zaposleni ostvaruju svoja prava u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

VIII. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 16

Osnovni kapital Društva čine novčana sredstva koja obezbjeđuje Osnivač u iznosu od: 45.000,00 eura za osnivački ulog i 5.000,00 eura za početak poslovanja Društva.

Osnivač na predlog Odbora direktora odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva.

IX. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 17

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, aktom o osnivanju Društva i statutom Društva.

Član 18

Osnivač Društva obavlja poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju.
Osnivač upravlja Društvom neposredno preko Odbora direktora

X. ORGANI DRUŠTVA

Član 19

Organi Društva su: Odbor direktora i Izvršni direktor.

1. Odbor direktora

Član 20

Odbor direktora je organ upravljanja Društva.

Odbor direktora, pored poslova utvrđenih zakonom i aktom o osnivanju Društva, obavlja i sljedeće poslove:

- odlučuje o dugoročnoj poslovnoj saradnji i zajedničkim ulaganjima sa drugim licima, i
- odlučuje u drugom stepenu o pravima zaposlenih u Društvu.

Član 21

Član Odbora direktora dužan je da tokom obavljanja funkcije postupa sa pažnjom dobrog privrednika, savjesno i u najboljem interesu Društva.

Za rad u Odboru direktora predsjedniku i članu pripada naknada koju određuje Osnivač.

Član 22

Članu Odbora direktora prestaje mandat prije isteka roka na koji je imenovan:

- na lični zahtjev;
- razrješenjem;
- izborom odnosno imenovanjem na funkciju koja je nespojiva sa članstvom u Odboru direktora;

- ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na безусловnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili kaznu za krivično djelo koja ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Član 23

Zahtjev za prestanak mandata prije isteka vremena na koje je imenovan, član Odbora direktora podnosi Osnivaču i o tome obavještava Odbor direktora.

Član 24

Član Odbora direktora može biti razriješen za vrijeme trajanja mandata ako ne izvršava dužnosti člana Odbora direktora, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Razriješenje člana Odbora direktora vrši se po postupku po kojem je imenovan.

Član 25

Ukoliko član Odbora direktora podnese ostavku ili bude razriješen prije isteka mandata na koji je imenovan imenuje se novi Odbor direktora u skladu sa zakonom.

Član 26

Predsjednik Odbora direktora:

- rukovodi radom Odbora direktora;
- saziva sjednice Odbora direktora, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama;
- potpisuje akte koje donosi Odbor direktora;
- koordinira pripremu pojedinih pitanja iz nadležnosti Odbora direktora; i
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Član 27

Odbor direktora po pravilu radi na sjednicama.

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik.

U slučaju odsutnosti predsjednika sjednicama predsjedava član Odbora direktora koga ovlasti predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora radi i odlučuje u skladu sa zakonom, statutom i Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Sjednicama Odbora direktora obavezno prisustvuje Izvršni direktor koji ima pravo da učestvuje u raspravi, bez prava glasa.

Sjednicama Odbora direktora mogu, po pozivu predsjednika Odbora direktora, prisustvovati i druga lica.

Na svakoj sjednici Odbora direktora vodi se zapisnik.

Član 28

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada se odlučuje o njegovoj materijalnoj odgovornosti ili radu u Društvu.

Član 29

Izvršni direktor vodi operativno poslovanje Društva i rukovodi menadžmentom u skladu sa zakonom i statutom.

Izvršni direktor je obavezan da u svom radu postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva.

Član 30

Izvršni direktor, pored poslova utvrđenih aktom o osnivanju, obavlja i sljedeće poslove:

- zaključuje ugovore u ime Društva;
- predlaže poslovnu politiku i planove Društva;
- upravlja imovinom Društva;
- stara se o likvidnosti Društva i predlaže mjere za njeno poboljšanje;

- pokreće i vodi postupke ostvarivanja prava i obaveza Društva kod nadležnih organa;
- otvara račune Društva u bankama;
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i raspoređivanju zaposlenih;
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u zemlji i inostranstvu;
- stara se o organizovanju zaštite na radu u Društvu;
- zaključuje kolektivni ugovor i stara se o njegovoj primjeni; i
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i odlukama Odbora direktora i Osnivača.

Član 31

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- da ima završen VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (prirodno - matematičke, tehničke, ekonomske ili pravne struke);
- da ima najmanje pet godina iskustva u rukovođenju;
- da nije kažnjavan i da ne postoje druge zakonske smetnje za imenovanje.

Član 32

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata ako:

- postupa suprotno zakonu, statutu i opštim aktima Društva;
- je njegovom krivicom ili nečinjenjem pričinjena šteta Društvu;
- je odgovoran za neizvršavanje planiranih poslovnih rezultata;
- mu je pravosnažnom odlukom nadležnog organa zabranjeno obavljanje poslovodne funkcije;
- ne sprovodi odluke i zaključke Odbora direktora i Osnivača;
- zbog bolesti ili drugih razloga postane nesposoban za obavljanje funkcije; i
- na lični zahtjev.

XI. FINANSIJSKO POSLOVANJE I IZVJEŠTAVANJE

Član 33

Društvo posluje na način utvrđen zakonom, statutom i aktima koje donosi Osnivač i Odbor direktora.

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 34

Društvo vodi računovodstvo i priprema godišnje i periodične finansijske izvještaje i iskaze u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja

Član 35

Sredstva za rad Društva obezbjeđuju se u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju.

Član 36

Prihodi, rashodi i poslovni rezultati utvrđuju se za Društvo kao cjelinu, kvartalno i na godišnjem nivou.

Dio prihoda iz poslovanja koji po godišnjem obračunu preostane nakon izmirenja rashoda i drugih zakonskih obaveza iskazuje se kao neraspoređena dobit.

O raspodjeli dobiti odlučuje Osnivač.

Član 37

Ako prihod Društva, po godišnjem obračunu nije dovoljan da podmiri rashode i druge zakonske obaveze, Društvo iskazuje gubitak u poslovanju.

Iskazani gubitak u poslovanju pokriva se iz sredstava rezervi i/ili osnovnog kapitala Društva.

Odluku o pokriću gubitaka donosi Osnivač na predlog Odbora direktora.

XII. KNJIGA ODLUKA DRUŠTVA

Član 38

Odluke organa upravljanja Društvom upisuju se u knjigu odluka Društva.

U knjigu odluka upisuju se:

- odluke o usvajanju godišnjih računovodstvenih iskaza i izvještaja o poslovanju;
- odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- investicione odluke;
- odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva; i
- druge odluke od značaja za rad Društva.

Podaci upisani u knjigu odluka ne smiju se mijenjati niti brisati.

XIII. JAVNOST RADA

Član 39

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva obezbjeđuje se objavljivanjem statuta u Službenom listu Crne Gore, obavještavanjem javnosti objavljivanjem informacija na svojoj internet stranici i posredstvom medija, održavanjem konferencija za štampu, izdavanjem publikacija i na drugi odgovarajući način.

Saopštenja i obavještenja o radu i poslovanju Društva daje Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti.

Informacije iz djelatnosti Društva daju se na uvid, na zahtjev fizičkih i pravnih lica, u skladu sa posebnim zakonom.

XIV. POSLOVNA TAJNA

Član 40

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značenja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Članovi organa Društva i zaposleni u Društvu, kao i lica izvan Društva obavezni su da čuvaju dokumenta i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Odbor direktora opštim aktom određuje koja se dokumenta i podaci smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne Društva.

Član 41

Zaštitu dokumenata i podataka koji su označeni kao poslovna tajna i tajnih podataka čiji je korisnik ili za koje sazna Društvo obezbjeđuje Izvršni direktor Društva, u skladu sa zakonom.

XV. AKTI DRUŠTVA

Član 42

Statut je osnovni akt Društva.

Opšti akti Društva su: pravilnici, uputstva, odluke i drugi akti.

Izmjene i dopune opštih akata vrše se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Član 43

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Član 44

Izmjene i dopune statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.

XVI. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 45

Odbor direktora opšte akte Društva donijeće u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 46

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07 - 5719

Podgorica, 10. oktobra 2019. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

Na osnovu člana 20 stav 8 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Ministarstvo ekonomije donijelo je

PRAVILNIK O NAČINU IZRAČUNAVANJA UŠTEDE PRIMARNE ENERGIJE IZ KOGENERACIJE I ODREĐIVANJA UKUPNOG STEPENA EFIKASNOSTI KOGENERACIONOG OBJEKTA

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način izračunavanja uštede primarne energije iz kogeneracije i određivanja ukupnog stepena efikasnosti kogeneracionog objekta.

Kogeneracioni objekat

Član 2

Kogeneracioni objekat, u smislu ovog pravilnika, je objekat koji može da radi u režimu kogeneracije i koji koristi:

- a) kombinovani ciklus gasne i parne turbine,
- b) protivpritisne parne turbine,
- c) kondenzacione parne turbine sa oduzimanjem pare,
- d) gasne turbine sa rekuperacijom otpadne toplote,
- e) motore sa unutrašnjim sagorijevanjem,
- f) mikroturbine,
- g) Stirlingove motore,
- h) gorive ćelije,
- i) parne mašine,
- j) organske Rankinove cikluse i
- k) druge tehnologije ili njihove kombinacije za istovremenu proizvodnju toplotne energije i električne ili mehaničke energije u jedinstvenom procesu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **ekonomski opravdana potražnja** je potražnja koja ne prevazilazi potrebe za grijanjem ili hlađenjem, a koja bi se inače mogla zadovoljiti u tržišnim uslovima postupcima proizvodnje različitim od kogeneracije;
- 2) **korisna toplotna energija** je toplotna energija proizvedena u procesu kogeneracije radi zadovoljenja ekonomski opravdane potražnje za grijanjem ili hlađenjem;
- 3) **električna energija iz kogeneracije** je električna energija proizvedena u procesu povezanom sa proizvodnjom korisne toplotne energije i koja se izračunava u skladu sa članom 4 ovog pravilnika;
- 4) **visokoefikasna kogeneracija** je kogeneracija kod koje se postižu uštede primarne energije od najmanje 10% u odnosu na referentne vrijednosti za odvojenu proizvodnju toplote i električne energije;

- 5) **ukupni stepen efikasnosti** je zbir godišnje proizvodnje električne ili mehaničke energije i korisne toplotne energije podijeljen sa energijom goriva za proizvodnju toplotne energije u procesu kogeneracije i bruto proizvodnju električne ili mehaničke energije;
- 6) **odnos električne energije i toplotne energije** je odnos između proizvodnje električne energije iz kogeneracije i korisne toplotne energije, kada kogeneracioni objekat radi u režimu pune kogeneracije; određuje se na osnovu radnih podataka kogeneracionog objekta;
- 7) **mali kogeneracioni objekat** je kogeneracioni objekat instalisane snage manje od 1MW_e;
- 8) **mikro kogeneracioni objekat** je kogeneracioni objekat instalisane snage manje od 50 kW_e.

Izračunavanje uštede primarne energije

Član 4

Ušteta primarne energije iz kogeneracije je razlika između potrošnje primarne energije pri odvojenoj proizvodnji toplotne energije i električne energije i potrošnje primarne energije pri proizvodnji toplotne energije i električne energije u jedinstvenom kogeneracionom procesu.

Vrijednosti za izračunavanje stepena efikasnosti kogeneracije i uštede primarne energije određuju se na osnovu očekivanog ili stvarnog rada kogeneracionog objekta u uobičajenim pogonskim uslovima.

Ušteta primarne energije ostvarena kogeneracijom izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$PES = \left(1 - \frac{1}{\frac{CHP H\eta}{Ref H\eta} + \frac{CHP E\eta}{Ref E\eta}} \right) \times 100\%$$

gdje je:

- PES ušteta primarne energije, izražena u procentima;
- CHP H η stepen efikasnosti proizvodnje toplotne energije u kogeneraciji, definisan kao količnik godišnje količine proizvedene korisne toplotne energije H_{CHP} i energije potrošenog goriva F_{CHP} za proizvodnju zbira korisne toplotne energije H_{CHP} i električne energije iz kogeneracije E_{CHP}:

$$CHP H\eta = \frac{H_{CHP}}{F_{CHP}}$$

- Ref H η referentna vrijednost stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne energije;
- CHP E η stepen efikasnosti proizvodnje električne energije u kogeneraciji, definisan kao količnik godišnje količine proizvedene električne energije iz kogeneracije E_{CHP} i energije potrošenog goriva F_{CHP} za proizvodnju zbira korisne toplotne energije H_{CHP} i električne energije iz kogeneracije E_{CHP}:

$$CHP E\eta = \frac{E_{CHP}}{F_{CHP}}$$

- Ref E η je referentna vrijednost stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije. Referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije određuju se u skladu sa Prilogom 1.

Referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne energije određuju se u skladu sa Prilogom 2.

Ako kogeneracioni objekat proizvodi i mehaničku energiju, godišnja količina proizvedene električne energije iz kogeneracije se može povećati za dodatni element koji je jednak količini proizvedene mehaničke energije.

Izračunavanje količine proizvedene električne energije iz kogeneracije

Član 5

Vrijednosti za izračunavanje količine proizvedene električne energije iz kogeneracije određuju se na osnovu očekivanog ili stvarnog rada kogeneracionog objekta u uobičajenim pogonskim uslovima.

Za mikro kogeneracione objekte izračunavanja količine proizvedene električne energije se zasnivaju na sertifikovanim vrijednostima.

Ako je ukupni godišnji stepen efikasnosti kogeneracionog objekta jednak ili veći od 80% za kombinovani ciklus gasne i parne turbine, kao i za kondenzacione parne turbine sa oduzimanjem pare, odnosno jednak ili veći od 75% za ostale tehnologije date u članu 2 ovog pravilnika, količina proizvedene električne energije iz kogeneracije smatra se jednakom ukupnoj godišnjoj količini proizvedene električne energije izmjerenoj na priključcima generatora.

Ako je ukupni godišnji stepen efikasnosti kogeneracionog objekta niži od vrijednosti datih u stavu 3 ovog člana, količina proizvedene električne energije iz kogeneracije se izračunava korišćenjem stvarnog ili teorijskog odnosa električne energije i toplotne energije C, u skladu sa Prilogom 3.

Izračunavanje ukupnog stepena efikasnosti kogeneracionog objekta

Član 6

Ukupni stepen efikasnosti kogeneracije je pokazatelj efikasnosti rada kogeneracionog objekta u toku posmatrane godine.

Izračunavanje ukupnog stepena efikasnosti kogeneracionog objekta treba da se zasniva na stvarnim operativnim podacima, iz izmjerenih vrijednosti određenog kogeneracionog objekta.

Ukupni godišnji stepen efikasnosti kogeneracionog objekta računa se tako što se, za predmetnu godinu, ukupna godišnja količina energije proizvedene u kogeneracionom objektu E_{ukupno} podijeli sa energijom potrošenog goriva F u toku predmetne godine:

$$\text{CHP } \eta = \frac{E_{\text{ukupno}}}{F}$$

Ukupna godišnja količina energije proizvedene u kogeneracionom objektu E_{ukupno} je jednaka:

$$E_{\text{ukupno}} = E + H_{\text{CHP}} + M$$

gdje je:

- E ukupna godišnja količina proizvedene električne energije, koja obuhvata kogeneracionu E_{CHP} i nekogeneracionu $E_{\text{non-CHP}}$ proizvodnju električne energije;
- H_{CHP} ukupna godišnja količina proizvedene korisne toplotne energije u kogeneraciji. Korisnom toplotnom energijom smatra se: toplota koja se koristi za procesno grijanje ili grijanje prostora i/ili isporučena za naknadno hlađenje; toplota isporučena u mreže daljinskog grijanja/hlađenja; toplota izduvnih gasova iz kogeneracionog proceca koja se koristi u svrhe direktnog grijanja i sušenja. Korisnom toplotnom energijom se ne smatra: toplota ispuštena u okolinu bez ikakve korisne upotrebe; toplota koja se izgubi kroz dimnjake ili izduvne cijevi; toplota koja se ispušta

putem kondenzatora ili drugih uređaja za odvođenje topline; toplota koja se interno koristi za deaeraciju, regenerativno zagrijavanje kondenzata, dodatne vode i napojne vode koja se koristi u kotlu, unutar granica kogeneracionog objekta ; toplota povratnog kondenzata (npr. poslije upotrebe za daljinsko grijanje ili u industrijskim procesima);

- M ukupna godišnja količina proizvedene mehaničke energije.

Energija ukupne godišnje potrošnje goriva F obuhvata kogeneracionu F_{CHP} i nekogeneracionu $F_{\text{non-CHP}}$ potrošnju goriva, pri čemu se pod gorivom podrazumijevaju sva goriva (pri čemu se energija računa na osnovu donje toplotne moći), zatim para i drugi oblici ulazne toplotne energije, uključujući procesnu otpadnu toplotu za proizvodnju električne energije.

Prilozi

Član 7

Prilozi 1 do 3 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 310-1812/2019

Podgorica, 28. oktobra 2019. godine

Ministarka,
Dragica Sekulić, s.r.

REFERENTNE VRIJEDNOSTI STEPENA EFIKASNOSTI ZA ODVOJENU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Usklađene referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije, zavisno od vrste goriva i godine proizvodnje kogeneracionog objekta, date su u Tabeli 1.

Tabela 1: Usklađene referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije

Kategorija		Vrsta goriva	Godina proizvodnje		
			Prije 2012	2012-2015	Od 2016
Čvrsta goriva	S1	Kameni ugalj uključujući antracit, bitumenski ugalj, subbitumenski ugalj, koks, polukoks, naftni koks	44,2	44,2	44,2
	S2	Lignit, briketi lignita, nafta iz uljnih škriljaca	41,8	41,8	41,8
	S3	Treset, briketi treseta	39,0	39,0	39,0
	S4	Suva biomasa uključujući drvo i drugu čvrstu biomasu uključujući drvene pelete i brikete, suhu drvenu sječku, čisto i suvo otpadno drvo, ljuske orašastih plodova i koštice masline i drugih plodova	33,0	33,0	37,0
	S5	Druga čvrsta biomasa uključujući sve vrste drveta koje nijesu uključene u S4, crni i braon lug	25,0	25,0	30,0
	S6	Komunalni i industrijski otpad (neobnovljivi) i obnovljivi/biorazgradivi otpad	25,0	25,0	25,0
Tečna goriva	L7	Teško lož ulje, dizel gorivo, tečni naftni gas, tečni prirodni gas i biometan	44,2	44,2	44,2
	L8	Tečna biogoriva uključujući biometanol, bioetanol, biobutanol, biodizel i ostala tečna biogoriva	44,2	44,2	44,2
	L9	Otpadne tečnosti, uključujući biorazgradive i neobnovljive otpade (uključujući loj, mast i istrošeno sjemenje)	25,0	25,0	29,0
Gasovita goriva	G10	Prirodni gas, tečni naftni gas, tečni prirodni gas i biometan	52,5	52,5	53,0
	G11	Rafinerijski gasovi, vodonik i sintetski gas	44,2	44,2	44,2
	G12	Biogas stvoren anaerobnom digestijom, deponijski gas i gas iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	42,0	42,0	42,0
	G13	Koksni gas, gas iz visokih peći, rudnički gas i drugi rekuperirani gasovi (osim rafinerijskog gasa)	35,0	35,0	35,0
Ostalo	O14	Otpadna toplota (uključujući izduvne gasove nastale u procesima na visokim temperaturama ili u egzotermnim hemijskim reakcijama)			30,00
	O15	Nuklearna energija			33,00
	O16	Solarna toplotna energija			30,00
	O17	Geotermalna energija			19,5
	O18	Druga goriva koja nijesu prethodno navedena			30,0

Usklađene referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije iz Tabele 1 zasnivaju se na donjoj toplotnoj moći goriva i standardnim atmosferskim ISO uslovima (temperatura okoline 15°C, atmosferski pritisak 1,013 bar, relativna vlažnost 60%).

Prilikom korišćenja referentnih vrijednosti iz Tabele 1 za slučaj gasovitih goriva (G10, G11, G12, G13), uticaj temperature uzima se u obzir uvođenjem korektivnog faktora. Korekcija temperature okoline se zasniva na razlici između srednje godišnje temperature i standardnih ISO uslova (15°C). Korekcija je sljedeća:

- smanjenje stepena efikasnosti za 0,1 procentni bod za svaki stepen iznad 15°C;
- povećanje stepena efikasnosti za 0,1 procentni bod za svaki stepen ispod 15°C.

Srednja godišnja temperatura na lokaciji objekta određuje se prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Usklađene referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije potrebno je korigovati za izbjegnute gubitke u mreži primjenom odgovarajućih faktora u skladu sa Tabelom 2.

Tabela 2: Korektivni faktori za izbjegnute gubitke u mreži za primjenu usklađenih referentnih vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije

Priključni napon	Korektivni faktor (za električnu energiju isporučenu van objekta)	Korektivni faktor (za električnu energiju koja se troši u samom objektu)
> 345 kV	1	0,976
≥ 200 – < 345 kV	0,972	0,963
≥ 100 – < 200 kV	0,963	0,951
≥ 50 – < 100 kV	0,952	0,936
≥ 12 – < 50 kV	0,935	0,914
≥ 0,45 – < 12 kV	0,918	0,891
< 0,45 kV	0,888	0,851

Primjer:

Kogeneracioni objekat snage 100 kW_{el} sa klipnim motorom na prirodni gas proizvodi električnu energiju napona 380 V. 85% proizvedene električne energije se troši za sopstvene potrebe, a 15% se isporučuje u mrežu. Objekat je izgrađen 2010. godine. Godišnja temperatura okoline je 15°C (nije potrebna korekcija za klimatske uslove).

Nakon korekcije za izbjegnute gubitke u mreži rezultujuća referentna vrijednost stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju električne energije ovog objekta je:

$$\text{Ref } E_{\eta} = 52,5\% \times 0,851 \times 85\% + 0,888 \times 15\% = 45,0\%$$

REFERENTNE VRIJEDNOSTI STEPENA EFIKASNOSTI ZA ODVOJENU PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE

Usklađene referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne energije, zavisno od vrste goriva i godine proizvodnje kogeneracionog objekta, date su u Tabeli 3.

Usklađene referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne energije zasnivaju se na donjoj toplotnoj moći goriva i standardnim ISO uslovima (temperatura okoline 15°C, atmosferski pritisak 1,013 bara, relativna vlažnost 60%).

Tabela 3: Usklađene referentne vrijednosti stepena efikasnosti za odvojenu proizvodnju toplotne energije

Kategorija	Vrsta goriva	Godina proizvodnje							
		Prije 2016			Od 2016				
		Vrela voda	Para	Direktno korišćenje izduvnih gasova*	Vrela voda	Para	Direktno korišćenje izduvnih gasova*		
Čvrsta goriva	S1	Kameni ugalj uključujući antracit, bitumenski ugalj, subbitumenski ugalj, koks, polukoks, naftni koks		88	83	80	88	83	80
	S2	Lignit, briketi lignita, nafta iz uljnih škriljaca		86	81	78	86	81	78
	S3	Treset, briketi treseta		86	81	78	86	81	78
	S4	Suva biomasa uključujući drvo i drugu čvrstu biomasu, uključujući drvene pelete i brikete, suhu drvenu sječku, čisto i suvo otpadno drvo, ljske orašastih plodova i koštice masline i drugih plodova		86	81	78	86	81	78
	S5	Druga čvrsta biomasa uključujući sve vrste drveta koje nisu uključene u S4, crni i braon lug		80	75	72	80	75	72
	S6	Komunalni i industrijski otpad (neobnovljivi) i obnovljivi/biorazgradivi otpad		80	75	72	80	75	72
Tečna goriva	L7	Teško lož ulje, dizel gorivo, tečni naftni gas, tečni prirodni gas i biometan		89	84	81	85	80	77
	L8	Tečna biogoriva uključujući biometanol, bioetanol, biobutanol, biodizel i ostala tečna biogoriva		89	84	81	85	80	77
	L9	Otpadne tečnosti, uključujući biorazgradive i neobnovljive otpade (uključujući loj, mast i istrošeno sjemenje)		80	75	72	75	70	67
Gasovita goriva	G10	Prirodni gas, tečni naftni gas, tečni prirodni gas i biometan		90	85	82	92	87	84
	G11	Rafinerijski gasovi, vodonik i sintetski gas		89	84	81	90	85	82
	G12	Biogas stvoren anaerobnom digestijom, deponijski gas i gas iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda		70	65	62	80	75	72
	G13	Koksni gas, gas iz visokih peći, rudnički gas i drugi rekuperirani gasovi (osim rafinerijskog gasa)		80	75	72	80	75	72
Ostalo	O14	Otpadna toplota (uključujući izduvne gasove nastale u procesima na visokim temperaturama ili u egzotermnim hemijskim reakcijama)		—	—	—	92	87	—
	O15	Nuklearna energija		—	—	—	92	87	—
	O16	Solarna toplotna energija		—	—	—	92	87	—
	O17	Geotermalna energija		—	—	—	92	87	—
	O18	Druga goriva koja nisu prethodno navedena		—	—	—	92	87	—

* Ako se za parna postrojenja ne uzima u obzir povrat kondenzata u proračunu stepena efikasnosti proizvodnje toplotne energije u kogeneraciji, vrijednosti stepena efikasnosti iz tabele treba povećati za 5 procentnih bodova.

** Vrijednosti za direktno korišćenje izduvnih gasova treba koristiti ako je njihova temperatura 250°C ili veća.

IZRAČUNAVANJE KOLIČINE PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ KOGENERACIJE

Izračunavanje količine proizvedene električne energije iz kogeneracije korišćenjem stvarnog ili teorijskog odnosa električne energije i toplotne energije (C) vrši se prema sljedećoj formuli:

$$E_{\text{CHP}} = C \cdot H_{\text{CHP}}$$

gdje je:

- E_{CHP} je količina proizvedene električne energije iz kogeneracije;
- H_{CHP} je količina proizvedene korisne toplotne energije iz kogeneracije i
- C je odnos električne energije i toplotne energije.


Izračunavanje količine proizvedene električne energije iz kogeneracije se zasniva na stvarnom odnosu električne energije i toplotne energije. Ukoliko nije poznat stvarni odnos električne energije i toplotne energije kogeneracionog objekta, mogu se koristiti zadate vrijednosti C_{zadato} iz Tabele 4, posebno u statističke svrhe, za tehnologije tipa a) do e) iz člana 1 ovog pravilnika, uz uslov da je izračunata količina proizvedene električne energije iz kogeneracije manja ili jednaka ukupnoj količini proizvedene električne energije objekta.

Tabela 4: Zadate vrijednosti odnosa električne energije i toplotne energije

Tip jedinice	Zadati odnos električne energije i toplotne energije, C_{zadato}
Kombinovani ciklus gasne i parne turbine	0,95
Protivpritisne parne turbine	0,45
Kondenzacione parne turbine s oduzimanjem pare	0,45
Gasne turbine sa rekuperacijom otpadne toplote	0,55
Motor sa unutrašnjim sagorijevanjem	0,75

U slučaju da kogeneracioni objekat radi sa maksimalnom tehnički mogućom rekuperacijom toplote, smatra se da radi u režimu pune kogeneracije i tada se računa da je sva električna energija proizvedena iz kogeneracije.

U slučaju da objekat ne radi u režimu pune kogeneracije, u uobičajenim pogonskim uslovima, potrebno je razdvojiti nekogeneracionu od kogeneracione proizvodnje električne energije i toplote, kao što je prikazano na Slici 1. Iz proračuna je potrebno isključiti ulazne i izlazne energetske tokove (gorivo F_{PB} i toplotna energija H_{PB}) kotlova koji se koriste samo za isporuku toplotne energije.



Slika 1. Razdvajanje nekogeneracione od kogeneracione proizvodnje električne energije i toplotne energije

Količina proizvedene električne energije iz kogeneracije se izračunava u skladu sa sljedećim koracima:

1. Da bi se razdvojila nekogeneraciona od kogeneracione proizvodnje električne energije, prvo je potrebno izračunati ukupan godišnji stepen efikasnosti kogeneracionog objekta. Način određivanja ukupnog godišnjeg stepena efikasnosti kogeneracionog objekta je opisan u članu 6 ovog pravilnika.
2. Ako je ukupan godišnji stepen efikasnosti kogeneracionog objekta jednak ili veći od pragova propisanih u članu 5 ovog pravilnika, tada se sva izmjerena količina proizvedene električne energije i sva izmjerena količina proizvedene korisne toplotne energije smatra kogeneracionom.
3. Ako je ukupni stepen efikasnosti kogeneracionog objekta manji od pragova propisanih u članu 5 ovog pravilnika, moguće je da dolazi do nekogeneracione proizvodnje električne energije, pa se kogeneracioni objekat dijeli na dva virtualna dijela: kogeneracioni dio (istovremena proizvodnja električne energije i toplotne energije) i nekogeneracioni dio (odvojena proizvodnja električne energije i toplotne energije).

Za kogeneracioni dio potrebno je pratiti profil opterećenja (potražnja za korisnom toplotnom energijom) i procijeniti da li jedinica radi u režimu pune kogeneracije u toku određenih perioda. Ako je ovo slučaj, potrebno je izmjeriti stvarnu količinu proizvedene toplotne energije i električne energije iz kogeneracionog objekta u toku ovih perioda. Ovi podaci omogućavaju određivanje stvarne vrijednosti odnosa električne energije i toplotne energije $C_{stvarno}$.

Stvarna vrijednost odnosa električne energije i toplotne energije $C_{stvarno}$ omogućava izračunavanje količine proizvedene električne energije iz kogeneracije prema sljedećoj formuli:

$$E_{CHP} = C_{stvarno} \cdot H_{CHP}$$

Za kogeneracione objekte u izgradnji ili u prvoj godini rada, kada ne možemo raspolagati mjernim podacima, koristi se projektna vrijednost odnosa proizvedene električne energije i toplotne energije $C_{projektno}$. Količina proizvedene električne energije iz kogeneracije se tada računa prema sljedećoj formuli:

$$E_{CHP} = C_{projektno} \cdot H_{CHP}$$

Ukoliko ni stvarni ni projektni odnos proizvedene električne energije i toplotne energije nijesu poznati, koristi se tablična, odnosno zadata, vrijednost C_{zadato} iz Tabele 4. Tada se količina proizvedene električne energije iz kogeneracije računa prema:

$$E_{CHP} = C_{zadato} \cdot H_{CHP}$$

Izračunata vrijednost količine električne energije iz kogeneracione proizvodnje E_{CHP} se koristi za izračunavanje količine električne energije iz nekogeneracione proizvodnje električne energije $E_{non-CHP}$ prema sljedećoj formuli:

$$E_{non-CHP} = E - E_{CHP}$$

gdje je E ukupna količina proizvedene električne energije u predmetnoj godini.

Potrošnja goriva u nekogeneracionoj proizvodnji $F_{non-CHP}$ izračunava se kao količnik količine električne energije iz nekogeneracione proizvodnje $E_{non-CHP}$ i stepena efikasnosti proizvodnje električne energije objekta.

Potrošnja goriva u kogeneracionoj proizvodnji F_{CHP} izračunava se kao razlika između ukupne potrošnje goriva F i potrošnje goriva u nekogeneracionoj proizvodnji $F_{non-CHP}$:

$$F_{CHP} = F - F_{non-CHP}$$

Izračunate vrijednosti F_{CHP} , $F_{non-CHP}$, E_{CHP} , $E_{non-CHP}$ i izmjerena korisna toplotna energija H_{CHP} se koriste za izračunavanje stepena efikasnosti proizvodnje toplotne energije u kogeneraciji CHP $H\eta$, stepena efikasnosti proizvodnje električne energije u kogeneraciji CHP $E\eta$, kao i ukupnog stepena efikasnosti kogeneracionog objekta CHP η .

Na osnovu člana 24 i člana 76 stav 1 tačka 1 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG" br. 06/16, 02/17, 22/17 i 13/18) Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja, na sjednici od dana 1. novembra 2019. godine, donio je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
OSTVARIVANJU PRAVA NA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA**

Član 1

U Pravilniku o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala ("Sl. list CG" br. 82/16, 06/17, 17/17, 29/17, 90/17, 86/18, 05/19 i 19/19) u članu 48 poslije stava 1, dodaje se novi stav koji glasi:

„Osiguranom licu se iz medicinski opravdanih razloga mogu odobriti ortoze u količini do dva komada, na osnovu nalaza i mišljenja Prvostepene ljekarske komisije.”

Dosadašnji stav dva postaje stav tri.

Član 2

Član 58 mijenja se i glasi:

“Prema medicinskim indikacijama, na predlog doktora specijaliste oftalmologa, osiguranom licu se odobravaju polutvrda kontaktna sočiva, meka kontaktna sočiva za planiranu zamjenu, terapijska kontaktna sočiva i meka kontaktna sočiva za djecu sa nedostatkom prirodnog sočiva.”

Član 3

U članu 75 stav 2 mijenja se i glasi:

„Osiguranom licu sa teškim urođenim i stečenim anomalijama orofacijalnog sistema i licu sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca, na predlog konzilijuma doktora specijalista ortodontije KC CG, odobrava se fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana.”

Član 4

Član 95 mijenja se i glasi:

„Osiguranom licu oboljelom od cistične fibroze odobrava se električni inhalator sa maskom, električni inhalator – nebulajzer sa PIF kontrolom sa maskom i električni inhalator sa vibrirajućom membranom sa maskom i odgovarajući potrošni materijal, prema medicinskim indikacijama u skladu sa Listom pomagala.

Predlog za nabavku pomagala iz stava 1 ovog člana za osigurana lica do 18 godina života daje konzilijum pedijataru Instituta za bolesti djece KC CG, a za lica starija od 18 godina života konzilijum pulmologa Interne klinike KC CG, dok nabavku pomagala odobrava Fond.

Član 5

U članu 96 stavu 2 poslije riječi: „konzilijum pneumoftziologa odgovarajuće specijalne bolnice,“ dodaju se riječi: „konzilijum pulmologa KCCG,“.

Član 6

U Listi pomagala vrše se sledeće izmjene i dopune:

U dijelu „B – Očna i tiftotehnička pomagala, 1. Očna pomagala, Kontaktna sočiva“, za pomagalo sa šifrom „BB1103“, u koloni: „Naziv pomagala i dijela pomagala“ umjesto riječi: „Meka kontaktna sočiva“ treba da stoje riječi: „Meka kontaktna sočiva za planiranu zamjenu“, a u koloni: „Količina odobrenog pomagala“ umjesto riječi: „do 2“ treba da stoje riječi: „do 8“. Za pomagalo sa šifrom „BB1105“, u koloni: „Naziv pomagala i dijela pomagala“ umjesto

riječi: „Kontaktna sočiva meka – prilagođavajuća“ treba da stoje riječi: „Meka kontaktna sočiva za djecu sa nedostatkom prirodnog sočiva“, u koloni „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo“ umjesto riječi: „do 18 godina“ treba da stoje riječi: „do sedam godina“.

U dijelu „D – Stomatološka pomagala“ za pomagalo sa šifrom „EG1101“ u koloni: „Naziv pomagala i dijela pomagala“ umjesto riječi: „Luk u fiksnom ortodontskom aparatu (po elementu)“ treba da stoje riječi: „Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana“, u koloni „Pomagalo predlaže-propisuje“ umjesto riječi: „ortodont“ treba da stoje riječi: „konzilijum doktora specijalista ortodoncije KC CG“, u koloni „Količina odobrenog pomagala“ umjesto riječi: „do 6 lukova za 1 vilicu“ treba da stoje riječi: „do šest lukova za jednu vilicu i do 12 elemenata“. Za pomagalo sa šifrom „EG1102“ u koloni: „Naziv pomagala i dijela pomagala“ umjesto riječi: „Aktivni elementi u fiksnom ortodontskom aparatu (bravice, prstenovi, pomoćni elementi)“ treba da stoje riječi: „Fiksni ortodontski aparat u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana“, u koloni „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo“ umjesto riječi: „Isključivo kod lica sa teškim urođenim i stečenim anomalijama orofacijalnog sistema“ treba da stoje riječi: „Isključivo kod lica sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca“, u koloni „Pomagalo predlaže-propisuje“ umjesto riječi: „ortodont“ treba da stoje riječi: „konzilijum doktora specijalista ortodoncije KC CG“, u koloni „Količina odobrenog pomagala“ umjesto riječi: „do 12 elemenata za 1 vilicu“ treba da stoje riječi: „do šest lukova za jednu vilicu i do 12 elemenata“.

U dijelu „E – Ostala pomagala, 7. Pomagala za disanje, 7.3 Električni inhalator sa maskom“, za pomagalo sa šifrom „DC1107“ u koloni: „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo“, brišu se riječi: „do 18 godina“.

Poslije šifre pomagala „DC1107“ dodaje se šifra:

„DC1125“, u koloni: „Naziv pomagala i dijela pomagala“ dodaju se riječi: „Električni inhalator – nebulajzer sa PIF kontrolom“, u koloni: „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo“, dodaju se riječi: „Osigurano lice oboljelo od cistične fibroze“ u koloni: „Šifra bolesti prema MKB“, dodaju se riječi: „E84“ u koloni: „Pomagalo predlaže-propisuje“ dodaje se riječ: „konzilijum“, u koloni: „Pomagalo odobrava-ovjerava“, dodaje se riječ: „Fond“, u koloni: „Vraćanje pomagala (revers)“ dodaje se riječ: „ne“, u koloni: „Jediica mjere pomagala“, dodaje se riječ: „kom“, u koloni: „Količina odobrenog pomagala“ dodaje se broj „1“, u koloni: Rok korišćenja pomagala dodaju se riječi: „48 mjeseci“ i u koloni: Materijal od koga je pomagalo izrađeno, dodaju se riječi: „Metal, plastika, mrežno napajanje. Kompletni uređaj: kućište, kompresor, cijevi i raspršivač sa PIF kontrolom, dozer sa crijevom i rezervni filter, dodaci za nazalnu upotrebu, maska. Pritisak:1,6 bara. Srednji prečnik čestice aerosola od 3,5 mikrona. Prenosiv. CE certifikat. Garancija: 4 godine“.

Za pomagalo sa šifrom „DC1108“, u koloni: „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo“, umjesto riječi: „Osigurano lice do 18 godina oboljelo od cistične fibroze“ treba da stoje riječi: „Osigurano lice oboljelo od cistične fibroze - starije od 6 godina“.

Poslije šifre pomagala „DC1108“ dodaju se šifre:

„DC1126“, u koloni: „Naziv pomagala i dijela pomagala“ dodaju se riječi: „Potrošni materijal za pomagalo DC1125“, u koloni: „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo“, dodaju riječi: „Osigurano lice kojem je odobren električni inhalator - nebulajzer sa PIF kontrolom“, u koloni: „Pomagalo predlaže-propisuje“ dodaje se riječ: „konzilijum“, u koloni: „Pomagalo odobrava-ovjerava“, dodaju se riječi: „Fond“, u koloni: „Vraćanje pomagala (revers)“ dodaje se riječ: „ne“, u koloni: „Jedinica mjere pomagala“, dodaje se riječ: „kom“, u koloni: „Količina odobrenog pomagala“ dodaje se broj „1“, u koloni: „Rok korišćenja pomagala“, dodaju se riječi: „12 mjeseci“, u koloni: „Materijal od koga je pomagalo izrađeno“, dodaju se riječi: „Nebulajzer sa dva umetka, nastavak za usta, crijevo, filter za kompresor;

„DC 1127“, u koloni: „Naziv pomagala i dijela pomagala“ dodaju se riječi: „Potrošni materijal za pomagalo DC1108“, u koloni: „Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo“, dodaju se riječi: „Osigurano lice kojem je odobren električni inhalator sa vibrirajućom membranom“, u koloni: „Pomagalo predlaže-propisuje“ dodaje se riječ: „konzilijum“, u koloni: „Pomagalo odobrava-ovjerava“ dodaje se riječ: „Fond“, u koloni: „Vraćanje pomagala (revers)“ dodaje se riječ: „ne“, u koloni: „Jedinica mjere pomagala“, dodaje se riječ: „kom“, u koloni: „Količina odobrenog pomagala“ dodaje se broj „1“, u koloni: „Rok korišćenja pomagala“, dodaju se riječi: „12 mjeseci“, u koloni: „Materijal od koga je pomagalo izrađeno“, dodaju se riječi: „Nebulajzer i glava aerosola“.

Za pomagalo sa šifrom „DC1103“ u koloni: „Pomagalo predlaže-propisuje“, poslije riječi: „konzilijum odgovarajuće specijalne bolnice“ dodaju se riječi: „i konzilijum pulmologa KC CG“.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-7239

Podgorica, 1. novembar 2019. godine

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Predsjednik Upravnog odbora,
dr **Veselin Bulatović**, s.r.

Na osnovu člana 51 stav 5 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 5 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list CG", broj 36/17), Odbor Agencije, na sjednici održanoj 29. oktobra i 01. novembra 2019. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA LICENCE I ZA ZATVORENI DISTRIBUTIVNI
SISTEM ZA 2019. GODINU**

Član 1

U Odluci o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem za 2019. godinu ("Službeni list CG", broj 4/19), u članu 3 stav 1 mijenja se i glasi:

"(1) Godišnja naknada za korišćenje licenci za obavljanje energetske djelatnosti obračunava se na sljedeći način:

1) za licence izdate za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti i djelatnosti u oblasti toplotne energije:

Vrsta licence	Iznos naknade
Licenca za proizvodnju električne energije	3,33 € ¹
Licenca za prenos električne energije	2,01 € ²
Licenca za distribuciju električne energije	14,31 € ³
Licenca za snabdijevanje električnom energijom	3,33 € ⁴
Licenca za organizovanje tržišta električne energije (fiksni iznos)	3.111,83€
Licenca za proizvodnju toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje	3,33 € ⁵
Licenca za distribuciju toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje	3,33 € ⁶
Licenca za snabdijevanje toplotnom energijom za daljinsko grijanje i/ili hlađenje	3,33 € ⁷

2) za licence izdate za obavljanje djelatnosti u oblasti nafte, naftnih derivata i gasa:

Vrsta licence	Iznos naknade
Licenca za transport naftnih derivata/tečnog naftnog gasa/tečnog prirodnog gasa	675,93 € ⁸
Licenca za skladištenje tečnog naftnog gasa/tečnog prirodnog gasa	0,51 € ⁹
Licenca za skladištenje naftnih derivata	0,51 € ⁹
Licenca za upravljanje postrojenjem za tečni prirodni gas	0,51€ ¹⁰

¹ po MWh proizvedene električne energije;

² po MWh električne energije koja je ušla u prenosni sistem (uključujući tranzit);

³ po MWh električne energije koja je ušla u distributivni sistem iz prenosnog sistema i elektrana priključenih na distributivni sistem;

⁴ po MWh prodane (fakturisane) električne energije;

⁵ po MWh proizvedene toplotne energije;

⁶ po MWh isporučene toplotne energije iz distributivne mreže;

⁷ po MWh prodane (fakturisane) toplotne energije;

⁸ po pojedinačnom transportnom sredstvu registrovanom u Crnoj Gori;

⁹ po m³ skladišnog kapaciteta;

¹⁰ po m³ kapaciteta postrojenja;

Licenca za trgovinu na veliko naftnim derivatima	Motorni benzini, dizel goriva, lož ulje i mlazno gorivo	0,039 € ¹¹
	Mazut	0,012 € ¹¹
Licenca za trgovinu na malo naftnim derivatima	Motorni benzini, dizel goriva, lož ulje i mlazno gorivo	0,039 € ¹¹
Licenca za trgovinu na veliko tečnim naftnim gasom/tečnim prirodnim gasom		0,039 € ¹¹
Licenca za trgovinu na malo tečnim naftnim gasom		0,039 € ¹¹
Licenca za snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim naftnim gasom/tečnim prirodnim gasom		0,039 € ¹¹
Licenca za trgovinu na veliko i snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim naftnim gasom		0,039 € ¹¹
Licenca za skladištenje i distribuciju naftnih proizvoda i gasa		0,51 € ⁹

Član 2

U članu 4 stav 1 mijenja se i glasi:

"(1) Naknade za izdavanje licenci utvrđuju se u fiksnom iznosu, i to:

1) za elektroenergetske djelatnosti u iznosu od 1.000,00€;

2) za djelatnosti u oblasti nafte, naftnih derivata, gasa i toplotne energije, u iznosu od 300,00€."

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 19/4084-2

Podgorica, 01. novembar 2019. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.

¹¹ po litru isporučenih/prodatih motornih benzina, dizel goriva, lož ulja i mlaznog goriva i/ili po kilogramu tečnog naftnog gasa/tečnog prirodnog gasa i mazuta.

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 6 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list CG", broj 36/17), Odbor Agencije, na sjednici održanoj 29. oktobra i 01. novembra 2019. godine, utvrdio je

METODOLOGIJU ZA UTVRĐIVANJE NAČINA OBEZBJEĐIVANJA SREDSTAVA ZA RAD AGENCIJE

Predmet

Član 1

(1) Ovom metodologijom utvrđuje se način obezbjeđivanja sredstava za rad Regulatorne agencije za energetiku (u daljem tekstu: Agencija), utvrđenih Finansijskim planom Agencije koji odobrava Skupština Crne Gore.

(2) Ovom metodologijom utvrđuje se način određivanja naknada koje plaćaju:

- 1) subjekti koji podnose zahtjev za:
 - a) izdavanje licence za obavljanje djelatnosti u energetskom sektoru i
 - b) sticanje statusa zatvorenog distributivnog sistema;
- 2) subjekti koji posjeduju licencu za obavljanje energetskih djelatnosti i subjekti koji imaju status zatvorenog distributivnog sistema, i to:
 - a) godišnja naknada za korišćenje licence i
 - b) godišnja naknada za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema.

Značenje izraza

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovoj metodologiji imaju sljedeće značenje:

- 1) **regulisane djelatnosti u elektroenergetskom sektoru** su djelatnosti za čije obavljanje Agencija energetskim subjektima utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod;
- 2) **neregulisane djelatnosti u elektroenergetskom sektoru** su djelatnosti za čije obavljanje Agencija energetskim subjektima ne utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod;
- 3) **prihod imaoca licence za regulisanu djelatnost** je utvrđeni regulatorno dozvoljeni prihod za regulatornu godinu.

Naknada za izdavanje licence i utvrđivanje statusa

Član 3

(1) Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje licence se utvrđuje u fiksnom iznosu za svaku djelatnost pojedinačno odnosno vrstu licence, na osnovu složenosti posla, obima dokumentacije, nivoa angažovanja i vremena potrebnog za postupanje po zahtjevu.

(2) Naknada za obradu zahtjeva za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema utvrđuje se u fiksnom iznosu, na osnovu složenosti posla, obima dokumentacije, nivoa angažovanja i vremena potrebnog za postupanje po zahtjevu.

Godišnja naknada za korišćenje licence i statusa

Član 4

(1) Ukupna godišnja naknada za korišćenje licence i statusa zatvorenog distributivnog sistema se raspodjeljuje na subjekte koji obavljaju energetske djelatnosti, uzimajući u obzir:

- 1) neophodno stručno angažovanje i vrijeme koje je Agenciji potrebno za sprovođenje aktivnosti u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o energetici;
- 2) ukupan godišnji obim djelatnosti licenciranih subjekata u elektroenergetskom sektoru i sektoru toplotne energije;
- 3) ukupan godišnji obim djelatnosti zatvorenih distributivnih sistema i
- 4) skladišni kapacitet, broj transportnih sredstava i obim prometa u sektoru naftnih derivata i gasa.

(2) Subjekti koji obavljaju djelatnosti u elektroenergetskom sektoru i sektoru toplotne energije plaćaju dvije trećine, a subjekti koji obavljaju djelatnosti u sektoru naftnih derivata i gasa jednu trećinu ukupne godišnje naknade.

(3) Prihod od ukupne godišnje naknade za korišćenje licence za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti i/ili djelatnosti u sektoru toplotne energije i statusa zatvorenog distributivnog sistema u elektroenergetskom sektoru ostvaruje se po osnovu:

- 1) naknade koju plaćaju licencirani subjekti koji obavljaju regulisane elektroenergetske djelatnosti u iznosu od 70% ukupne naknade i
- 2) naknade koju plaćaju licencirani subjekti koji obavljaju neregulirane elektroenergetske djelatnosti, djelatnosti u oblasti toplotne energije i korisnici zatvorenog distributivnog sistema u iznosu od 30% ukupne naknade.

Utvrđivanje naknada za korišćenje licence i statusa u elektroenergetskom sektoru i sektoru toplotne energije

Član 5

(1) Iznos pojedinačnih naknada za korišćenje licence za obavljanje regulisanih djelatnosti u elektroenergetskom sektoru izračunava se primjenom formule:

$$N_{rd} = J_r N_{rd} * P_{rd}$$

gdje je:

N_{rd} - naknada za korišćenje licence za regulisanu djelatnost, (€),

P_{rd} - prihod imaoca licence za regulisanu djelatnost, (€),

$J_r N_{rd}$ - relativna jedinična naknada za regulisane djelatnosti, koja se izračunava primjenom formule:

$$J_r N_{rd} = N_{rd} / \sum_{i=1}^n P_{ird}$$

gdje je:

N_{rd} - godišnja naknada od korišćenja licenci za sve regulisane djelatnosti, (€),

P_{ird} - prihod imaoca licence "i" za obavljanje regulisane elektroenergetske djelatnosti, (€),

n - broj imalaca licence koji obavljaju regulisane djelatnosti.

(2) Iznos pojedinačnih naknada imalaca licenci za neregulirane djelatnosti u elektroenergetskom sektoru, sektoru toplotne energije i statusa zatvorenog distributivnog sistema utvrđuje se na osnovu učešća količine energije odnosno druge mjerne jedinice koju prometuje pojedini subjekat u ukupnoj količini koja se prometuje u okviru nereguliranih djelatnosti i izračunava primjenom formule:

$$N_{nd} = J N_{nd} * W_t$$

gdje je:

N_{nd} - naknada za korišćenje licence za neregulisanu djelatnost i naknada za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema, (€),

W_t - energija koju prometuje imalac licence ili statusa,

$J N_{nd}$ - jedinična naknada za neregulirane djelatnosti, koja se izračunava primjenom formule:

$$J N_{nd} = N_{nd} / \left(\sum_{i=0}^n W_p + \sum_{i=0}^n W_s + \sum_{i=0}^n W_{zds} + \sum_{i=0}^n W_{dt} \right)$$

gdje je:

N_{nd} - godišnja naknada od korišćenja licenci za sve neregulirane elektroenergetske i toplotne djelatnosti i korišćenja statusa zatvorenog distributivnog sistema, (€),

$\sum_{i=0}^n W_p$ - ukupna proizvedena električna i toplotna energija u godini koja prethodni godini za koju se naknada utvrđuje, (MWh),

$\sum_{i=0}^n W_s$ - ukupna električna i toplotna energija isporučena posredstvom snabdjevača, u godini koja prethodni godini za koju se naknada utvrđuje, (MWh),

$\sum_{i=0}^n W_{zds}$ - ukupna električna energija isporučena zatvorenim distributivnim sistemima, u godini koja prethodni godini za koju se naknada utvrđuje, (MWh), i

$\sum_{i=0}^n W_{dt}$ - ukupna energija isporučena na mjestima isporuke od strane distributera toplotne energije, u godini koja prethodni godini za koju se naknada utvrđuje, (MWh).

Utvrđivanje naknada za korišćenje licence u oblasti naftnih derivata i gasa

Član 6

(1) Ukupna naknada za korišćenje licence za obavljanje djelatnosti u oblasti naftnih derivata i gasa, raspodjeljuje se na sljedeći način:

- 1) jedna petina od djelatnosti transporta naftnih derivata i gasa;
- 2) jedna petina od djelatnosti skladištenja naftnih derivata i gasa i upravljanja postrojenjem za gas;
- 3) tri petine od djelatnosti trgovine na veliko i malo naftnim derivatima i gasom.

(2) Iznos pojedinačnih naknada imalaca licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti naftnih derivata i gasa iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se na osnovu obima djelatnosti i izračunava se primjenom formule:

$$N_{ng} = JN_{ng} * Q$$

gdje je:

N_{ng} - naknada za korišćenje licence za obavljanje djelatnost u oblasti naftnih derivata i gasa, (€),

Q - obim djelatnosti, koji zavisno od vrste djelatnosti, predstavlja: broj transportnih sredstava, skladišni kapacitet odnosno kapacitet postrojenja i količinu prodatih naftnih derivata i gasa,

JN_{ng} - jedinična naknada za pojedinačne djelatnosti iz stava 1 ovoga člana, koja se izračunava primjenom formule:

$$JN_{ng} = N_{ng}/Q_d$$

gdje je:

N_{ng} - godišnja naknada za korišćenje svih licenci za obavljanje pojedinačnih djelatnosti u oblasti naftnih derivata i gasa, u skladu sa stavom 1 ovog člana, (€),

Q_d - obim pojedinačne djelatnosti, koji zavisno od vrste djelatnosti, predstavlja:

- za djelatnost transporta – ukupan broj transportnih sredstava svih imalaca licenci,
- za djelatnost skladištenja i upravljanja postrojenjem za gas - ukupan skladišni kapacitet i kapacitet postrojenja svih imalaca licenci,
- za djelatnost trgovine - ukupnu količinu prodatih naftnih derivata i gasa svih imalaca licenci.

Obračun naknade za korišćenje licence i statusa

Član 7

(1) Godišnje naknade za korišćenje licence u elektroenergetskom sektoru i sektoru toplotne energije i statusa zatvorenog distributivnog sistema u elektroenergetskom sektoru, utvrđuju se po količini električne energije, odnosno na način kako je to prikazano u tabelama 1, 2, 3 i 4.

Tabela 1

Naknade u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni list RCG", broj 39/03)		
Elektroenergetski sektor	Vrsta licence	Jedinica mjere
		Proizvodnja električne energije

Tabela 2

Naknade u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni list CG", broj 28/10)		
Elektroenergetski sektor	Vrsta licence	Jedinica mjere
	Proizvodnja električne energije	€c po MWh proizvedene električne energije
	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije	€c po MWh proizvedene električne energije
	Prenos električne energije	€c po MWh električne energije koja je ušla u prenosnu mrežu
	Distribucija električne energije	€c po MWh električne energije koja je ušla u distributivnu mrežu
	Snabdijevanje električnom energijom	€c po MWh prodate (fakturisane) električne energije

Tabela 3

Naknade u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17)		
	Vrsta licence/status	Jedinica mjere
Elektroenergetski sektor	Proizvodnja električne energije	€c po MWh proizvedene električne energije
	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije	€c po MWh proizvedene električne energije
	Prenos električne energije	€c po MWh električne energije koja je ušla u prenosnu mrežu
	Distribucija električne energije	€c po MWh električne energije koja je ušla u distributivnu mrežu
	Zatvoreni distributivni sistem	€c po MWh električne energije koja je ušla u zatvoreni distributivni sistem
	Snabdijevanje električnom energijom	€c po MWh prodate (fakturisane) električne energije

Tabela 4

Naknade u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17)		
	Vrsta licence	Jedinica mjere
Sektor toplotne energije	Proizvodnja toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje	€c po MWh proizvedene toplotne energije
	Distribucija toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje	€c po MWh isporučene energije iz distributivne mreže
	Snabdijevanje toplotnom energijom za daljinsko grijanje i/ili hlađenje	€c po MWh prodate (fakturisane) toplotne energije

(2) Godišnja naknada za obavljanje djelatnosti organizovanja tržišta električne energije utvrđuje se u fiksnom iznosu.

(3) Godišnje naknade za korišćenje licenci za obavljanje djelatnosti u sektoru naftnih derivata i gasa, utvrđuju se na način kako je prikazano u tabelama 5, 6 i 7.

Tabela 5

Naknade u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni list RCG", broj 39/03)		
	Vrsta licence	Jedinica mjere
Sektor naftnih proizvoda	Transport	po transportnom sredstvu
	Skladištenje i distribucija	po m ³ skladišnog kapaciteta

Tabela 6

Naknade u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni list CG", broj 28/10)		
	Vrsta licence	Jedinica mjere
Sektor naftnih derivata	Skladištenje tečnog naftnog gasa	po m ³ skladišnog kapaciteta
	Transport naftnih derivata	po transportnom sredstvu
	Trgovina na veliko naftnim derivatima	€c po litru odnosno kilogramu prodatih naftnih derivata
	Trgovina na malo naftnim derivatima	€c po litru odnosno kilogramu prodatih naftnih derivata

	Skladištenje naftnih derivata	po m ³ skladišnog kapaciteta
	Trgovina na veliko i snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim naftnim gasom	€c po kilogramu prodatog tečnog naftnog gasa

Tabela 7

Naknade u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17)		
	Vrsta licence	Jedinica mjere
Sektor naftnih derivata i gasa	Skladištenje tečnog naftnog gasa	po m ³ skladišnog kapaciteta
	Transport naftnih derivata	po transportnom sredstvu
	Trgovina na veliko naftnim derivatima	€c po litru/kilogramu prodatih naftnih derivata
	Trgovina na malo naftnim derivatima	€c po litru/kilogramu prodatih naftnih derivata
	Skladištenje naftnih derivata	po m ³ skladišnog kapaciteta
	Transport tečnog naftnog gasa	po transportnom sredstvu
	Trgovina na veliko tečnim naftnim gasom/tečnim prirodnim gasom	€c po kilogramu prodatog tečnog naftnog gasa/tečnog prirodnog gasa
	Trgovina na malo tečnim naftnim gasom	€c po kilogramu prodatog tečnog naftnog gasa
	Skladištenje tečnog prirodnog gasa	po m ³ skladišnog kapaciteta
	Transport tečnog prirodnog gasa	po transportnom sredstvu
	Snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom	€c po kilogramu prodatog tečnog prirodnog gasa
	Upravljanje postrojenjem za tečni prirodni gas	po m ³ kapaciteta

(4) Naknada za korišćenje licence i statusa zatvorenog distributivnog sistema za nove energetske subjekte, utvrđuje se na osnovu podataka iz Biznis plana.

Završne odredbe

Član 8

(1) Danom stupanja na snagu ove metodologije prestaje da važi Metodologija za utvrđivanje naknada za licence ("Službeni list CG", br. 44/16 i 70/16).

(2) Ova metodologija stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 19/4086-2

Podgorica, 01. novembar 2019. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 3 Zakona o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17) i člana 12 tačka 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list CG", broj 36/17), Odbor Agencije, na sjednici održanoj 29. oktobra i 01. novembra 2019. godine, donio je

PRAVILA O DOPUNAMA PRAVILA O LICENCAMA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Član 1

U Pravilima o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti ("Službeni list CG", br. 50/16, 30/18 i 75/18), u članu 7 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

"5) djelatnosti u oblasti toplotne energije:

- a) proizvodnja toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje;
- b) distribucija toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje;
- c) skladištenje toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje."

Član 2

U Obrascu "Zahtjev za izdavanje licence", koji je sastavni dio ovih pravila, u Poglavlju II – "Energetske djelatnosti", poslije tačke 25 dodaju se tri nove tačke koje glase:

- " 26) Licenca za proizvodnju toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje;
- 27) Licenca za distribuciju toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje;
- 28) Licenca za snabdijevanje toplotne energije za daljinsko grijanje i/ili hlađenje. "

Član 3

Ova pravila stupaju na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 19/4085-2
Podgorica, 01. novembar 2019. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.



Crna Gora
Regulatorna agencija za energetiku

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE U OBLASTI TOPLOTNE ENERGIJE

I Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva

Naziv privrednog subjekta

Izvršni direktor (ime i prezime)

Adresa za prijem pošte

Kontakt (tel, fax, e-mail)

II Licenca za koju se podnosi zahtjev

Licenca za distribuciju toplotne enegije

a. Dužina distributivne mreže

b. Ekvivalentni prečnik distributivne mreže (DN)

c. Ukupna zapremina vode u distributivnoj mreži za prvu godinu poslovanja (m³)

d. Planirana godišnja zbirna predmeta količina energije na mjestima isporuke za prvu godinu poslovanja (kWh)

III Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Statut društva;
3. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
4. Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna određena kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;
5. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
6. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;
7. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence, za svaku licencu posebno;
8. Dokumenta iz člana 7 stav 1 Pravila o licencama za obavljanje energetske djelatnosti, u zavisnosti od vrste licence za koju se podnosi zahtjev.

Napomene:

M.P.

(potpis ovlaštenog lica)



ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE U OBLASTI TOPLOTNE ENERGIJE

I Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva

Naziv privrednog subjekta	
Izvršni direktor (ime i prezime)	
Adresa za prijem pošte	
Kontakt (tel, fax, e-mail)	

II Licenca za koju se podnosi zahtjev

Licenca za proizvodnju toplotne energije¹

a. Lokacija	
b. Vrsta goriva	
c. Instalirana snaga (MW) za prvu godinu poslovanja	
d. Planirana godišnja proizvodnja energije (kWh) za prvu godinu poslovanja	

III Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Statut društva;
3. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
4. Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna određena kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;
5. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
6. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;
7. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence, za svaku licencu posebno;
8. Dokumenta iz člana 7 stav 1 Pravila o licencama za obavljanje energetske djelatnosti, u zavisnosti od vrste licence za koju se podnosi zahtjev.

Napomene:

M.P.

(potpis ovlaštenog lica)

¹ ponoviti tabelu sa podacima za svaku dodatnu lokaciju



ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE U OBLASTI TOPLOTNE ENERGIJE

I Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva

Naziv privrednog subjekta

Izvršni direktor (ime i prezime)

Adresa za prijem pošte

Kontakt (tel, fax, e-mail)

II Licenca za koju se podnosi zahtjev

Licenca za snabdijevanje toplotnom enegijom

a. Broj kupaca koje podnosilac planira da snabdijeva u prvoj godini poslovanja

b. Planirana godišnja zbirna predata količina energije na mjestima isporuke (kWh)

III Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev

1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
2. Statut društva;
3. Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;
4. Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna određena kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa zakonom;
5. Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;
6. Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu;
7. Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence, za svaku licencu posebno;
8. Dokumenta iz člana 7 stav 1 Pravila o licencama za obavljanje energetske djelatnosti, u zavisnosti od vrste licence za koju se podnosi zahtjev.

Napomene:

M.P.

(potpis ovlašćenog lica)

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 7 stav 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 33/14, 44/18) (u daljem tekstu: ZSPNFT) i Pravilnika o smjernicama za izradu analize rizika i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 65/18), na 81. sjednici od 31.10.2019. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU SMJERNICA ZA PRISTUP ZASNOVAN NA RIZIKU I IZRADU
ANALIZE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD
UČESNIKA NA TRŽIŠTU KAPITALA

1. Usvajaju se Smjernice za pristup zasnovan na riziku i izradu analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod učesnika na tržištu kapitala (u daljem tekstu: Smjernice).

2. Smjernice iz tačke 1 čine sastavni dio ove Odluke, a dostupne su na internet stranici Komisije.

3. Obveznici Komisije iz člana 94 stav 1 tačka 3 ZSPNFT-a dužni su da interne akte za analizu rizika, politike i program za sprovođenje mjera sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma sačinjavaju/usklađuju sa Smjernicama iz tačke 1 ove Odluke, kao i da sprovedu ostale aktivnosti neophodne za obezbjeđivanje njihove primjene u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

4. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju da važe Smjernice za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod učesnika na tržištu hartija od vrijednosti br. 01/1-121/1-15 od 30. januara 2015. godine.

5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/1-1553/1-19

Podgorica, 31.10.2019. godine

Komisija za tržište kapitala
Zamjenik predsjednika Komisije,
Ranko Jovović, s.r.

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu člana 11 tačka 4 i člana 14 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 98 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13 i 2/17) i Plana namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", broj 32/17), na sjednici Savjeta od 31. 10. 2019. godine, donijela je

**ODLUKU O IZMJENI
PLANA RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA
IZ OPSEGA 7425-7725 MHz ZA FIKSNE VEZE**

1. U Planu raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za fiksne veze ("Službeni list CG", broj 28/16) tačka 6.1 mijenja se i glasi:

"6.1) Frekvencijski aranžman zasnovan na razmaku predaja-prijem od 161 MHz može se koristiti najkasnije do 01.07.2020. godine."

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0505-7213/1

Podgorica, 31. 10. 2019. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Predsjednik savjeta,
Branko Kovijanić, s.r.

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu člana 11 tačka 4 i člana 14 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 98 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13 i 2/17) i Plana namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", broj 32/17), na sjednici Savjeta od 31. 10. 2019. godine, donijela je

**ODLUKU O IZMJENI
PLANA RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA
IZ OPSEGA 7725-8275 MHz ZA FIKSNE VEZE**

1. U Planu raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7725-8275 MHz za fiksne veze ("Službeni list CG", broj 28/16) tačka 6.1 mijenja se i glasi:

"6.1) Frekvencijski aranžman zasnovan na kanalnom razmaku od 29,65 MHz može se koristiti najkasnije do 01. 07. 2020. godine."

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0505-7214/1

Podgorica, 31. 10. 2019. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Predsjednik savjeta,
Branko Kovijanić, s.r.